

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

	<p>CRNA GORA OPŠTINA ŽABLJAK Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Broj: 352/19-04-319 Žabljak: 04.12.2019</p>	
1	Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove, na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17) člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl. list CG“ br. 87/18) i podnijetog zahtjeva ŠIBALIJA MILORADA iz Novog Sada , izdaje:	
2	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
3	Za rekonstrukciju postojećeg stambenog objekta, objekta mješovite namjene, na urbanističkoj parceli UP 103 koju čini katastarska parcela br. 2136/4 KO Žabljak I u zahvatu Državne studije lokacije "Ivan Do" Opština Žabljak (sl. List CG br. 52/18).	
4	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	ŠIBALIJA MILORAD
5	POSTOJEĆE STANJE Shodno grafičkom prilogu 1 Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata i grafičkom prilogu 4 analiza postojećeg stanja na predmetnoj lokaciji je postojeći objekat spratnosti P+1+Pk. Prema Listu nepokretnosti 1033- izvod, na kat parceli br. 2134/4 KO Žabljak I površine 244 m ² , način korišćenja dvorište 207 m ² i objekat površine u osnovi 37 m ² . Prirodni uslovi Geološki sastav i tektonika terena Na području Žabljачke opštine najviše su zastupljene karbonatne, zatim glacijalne stijene, dok su klasične sedimentne i vulkanske stijene samo mjestimično razvijene. Po vremenu nastanka pripadaju geološkoj eri Mezozoika (period vremena u istoriji planete Zemlje od 251 do 65 miliona godina) odnosno geološkim periodama: trijas, jura i kreda i geološkoj eri Kenozoik (poslednjih 65 miliona godina), odnosno geološkim periodima paleogen i kvartar. Područje opštine Žabljak najvećim dijelom pripada Durmitorskoj tektonskoj jedinici, zatim tektonskoj jedinici Čehotine, a samo na površini od oko 6km, istočno od Sedlene grede i Ranisave – zahvata i Kučku tektonsku jedinicu (M. Mirković i P. Vujisić, 1989).	

Geomorfološke odlike terena

Osnovna geomorfološka podjela područja opštine podrazumijeva četiri specifične prostorne cjeline sa naglašenom fizionomijom: masiv Durmitora, kanjon rijeke Tare, površ Jezera i masiv Sinjajevine.

Masiv Durmitora predstavlja markantnu reljefnu cjelinu koja je ispresjecana mnogobrojnim kanjonima rijeka i potoka, sa velikim brojem vrtača, uvala, zaravni, planinskih oka i drugih karstnih tvorevina; kao poseban fenomen prirode. Iz njegovog planinskog masiva izbija veliki broj posebno interesantnih vrhova grebena i prevoja sa različitim oblicima. Na Durmitoru je nekoliko desetina vrhova viših od 2000m, od kojih je najviši Bobotov kuk sa 2522 metara, a najniži teren je nizvodno od ušća Sušice u Taru, gdje je nadmorska visina oko 515m, tako da je visinska razlika na prostoru NP "Durmitor" preko 2000 metara.

Kanjon Tare, kao jedinstvena pojava po svojoj dubini, od 1000m, a mjestimično i 1300m, svrstava se odmah iza Velikog kanjona rijeke Kolorado (SAD). Kanjon Tare se prostire od ušća Bistrice do Šćepan polja (opština Plužine) i ima dužinu od 78km. Kanjon je usječen u trijaskim i jurskim krečnjacima, čija se moćnost povećava u donjem dijelu rijeke Tare. U samom kanjonu je vrlo malo proširenja i ona se javljaju na mjestima gdje su u podini trijaskih krečnjaka škriljci i pješčari donjeg trijasa; na području opštine Žabljak evidentirano je samo jedno proširenje kod naselja Tepca. Pored kanjona Tare, po svojoj prepoznatljivosti ističe se i *Rijeka Sušica*. Kanjon Sušice je smješten između Durmitora i Pivske planine, dug je 15km i dubok 700m.

Površ Jezera predstavlja zaravnjen plato nadmorske visine od 1300 do 1500m koji prostorno objedinjava područje opštine i vezuje planinske lance Durmitora sa kanjonskom dolinom Tare.

Sinjajevina je prostrana planinska visoravan, duga oko 40km i široka oko 15km, koja leži u polukrugu dubokog kanjona Tare. Ona je najveća krečnjačka zaravan – površ u Crnoj Gori, a zajedno sa Durmitorom predstavlja najveću morfološku jedinicu Sjeverozapadne Crne Gore.

Na području opštine Žabljak djelovali su i djeluju gotovo **svi oblici stvaranja reljefa** osim vulkanskih.

Hidrogeološke odlike terena i inženjersko-geološka klasifikacija stijena

Na teritoriji Opštine Žabljak mogu se izdvojiti na osnovu hidrogeoloških svojstava sledeće stijenske mase:

- Slabo do dobro propusne stijene intergranularne poroznosti,
- Dobro propusne stijene pukotinsko-kavernozne poroznosti,
- Slabo propusne stijene,
- Pretežno nepropusne stijene.

Sa inženjersko-geološkog aspekta na teritoriji opštine Žabljak mogu se generalno izdvojiti sledeće grupe stijena: vezane (dobro okamenjene, slabo okamenjene) i nevezane.

U grupu vezanih dobrookamenjenih stijena mogu se uvrstiti: karbonatne i silicijske stijenske mase predstavljene slojevitim i masivnim krečnjacima, dolomitima, krečnjacima sa rožnacima, laporovitim krečnjacima trijaske i jurske starosti, vulkanske stijene predstavljene andezitima trijaske starosti i dijabaz rožnačke formacije jurske starosti.

Ove stijenske mase izgradjuju uglavnom dobro nosive i stabilne terene, izuzev duž kanjonskog dijela Tare gdje su moguće pojave nestabilnosti u vidu odrona, i prema geotehničkim karakteristikama i fizičkomehaničkim svojstvima odlikuju se relativno povoljnim inženjersko-geološkim svojstvima sa aspekta prostornog planiranja i izgradnje. Ograničavajući faktori za gradnju na dijelu terena izgradjenom od ovih

stijenskih masa su nagib terena i skaršćenost karbonatnih stijenskih masa. U grupu nevezanih stijena mogu se uvrstiti glacijalni, glaciofluvijalni, deluvijalni i aluvijalni sedimenti. Procijenjene vrijednosti morenskih sedimenata na prostoru jezerske visoravni su u granicama. Sa aspekta stabilnosti na teritoriji Opštine Žabljak mogu se izdvojiti:

- stabilni tereni zastupljeni na širem prostoru Sinjajevine i Jezerske visoravni,
- uslovno stabilni tereni. To su tereni koji su stabilni u prirodnim uslovima, međutim u uslovima izvodjenja gradjevinskih objekata, odnosno nekontrolisanog zasijecanja padina, kao i u dinamičkim uslovima moguće su odredjene pojave nestabilnosti. To se u prvom redu odnosi na terene Rasove (od Đurđevića Tare do Aluga), zatim Selina i na područje Tepaca;
- nestabilni tereni u koje su uvršćeni kanjonski djelovi Tare i Sušice u kojima se dogadjaju odroni i sipari, kao i uvale na padinama Durmitora koje su većinom pokrivenе naslagama slabo vezanih osulina i siparima.

Hidrografska-hidrološke karakteristike

Područje opštine Žabljak karakterišu sljedeći hidrografska objekti: pištevine, izvori, vrela, estavele, ponori i ponornice, stalni i povremeni vodotokovi, bukovi i vodopadi, stalna i povremena jezera, bare i lokve. Svi zajedno imaju izuzetan značaj za vodosnabdijevanje naselja, turističke i sportsko-rekreativne aktivnosti, uzgoj ribe, napajanje stoke, za kvalitetne pašnjake i livade na obalama vodenih tokova, održavanje specifičnih i zaštićenih ekosistema i dr.

Pedološke karakteristike

Zemljište na području opštine Žabljak je formirano na osnovu pedogenetskih činilaca, a najviše pod uticajem geološke podloge, reljefa, klime i vegetacije, što je uslovilo pojavu različitih tipova zemljišta po tipovima, osobinama i svojstvima.

Na Žabljačkom području izdvojeno je 14 sistematskih jedinica koje se mogu svrstati u dvije grupe:

- crnice (buavice) na krečnjacima i krečnjačkim drobinama,
- smeđa zemljišta na silikatnim podlogama i mješavini silikata i krečnjaka.

U okviru područja opštine Žabljak postoje zemljišta od IV do VIII bonitetne klase.

Biogeografske odlike (flora i fauna)

Durmitor je najveća planina u Dinaridima i predstavlja jedan od centara razvoja balkanske, a posebno dinarske flore. Opasan je impozantnim kanjonima Pive i Tare, koji se karakterišu mnogim florističkim specifičnostima u prvom redu kao reg-fugijumi endemične flore. Na Durmitoru se nalazi veliki broj endemita pa i alpskih i alpsko-arktičkih flornih elemenata. Često se na južnim padinama Durmitora, a naročito u kanjonskim dolinama, sretnu čak i mediteranski florni elementi.

Na cijelom ovom prostoru ima pet osnovnih biotopa: Biotop visokoplaninskih pašnjaka i kamenjara, Biotop stijena i litica, Biotop četinarskih šuma, Biotop listopadnih šuma i Biotop vodenih obiekata.

Pejzažne vrijednosti

U bogatom pejzažu Žabljačkog područja, moguće je izdvojiti (prema B. Atanackoviću i M. Vučkoviću) šest tipova pejzaža:

- močvarni tip (karakterističan za priobalne dijelove planinskih jezera, naročito u

	<p>Ijetnjem periodu zbog poniranja njihovih voda i vremenski smanjenog dotoka; kod pojedinih jezera usled procesa eutrofikacije dolazi do bujanja močvarne vegetacije i postepenog pretvaranja u močvare – npr. Barno i Pošćensko jezero; proces erozije i zasipanje sedimentnim materijalima takođe ugrožava jezera – naročito Modro jezero);</p> <ul style="list-style-type: none"> – brdski tip (obuhvata prostor blažih padina i terasa u kanjonu Tare sa termofilnom vegetacijom grabića; tu su krčenjem šiblja nastale manje poljoprivredne površine, a prisutna su i manja naselja); – mezofilni tip (obuhvata zone pod brdskom i subalpskom vegetacijom, odnosno pod livadama i pašnjacima; ovo je najkarakterističniji tip pejzaža na području opštine); – planinski tip (obuhvata više subalpske zone široko rasprostranjenih livada kosanica, pašnjaka, mozaično raspoređenih šumskih kompleksa četinarske vegetacije, kao i stocarske katune); – visokoplaninski tip (obuhvata prostore planinskih vrhova i litica i uglavnom se poklapa sa zonom gornje šumske granice – bor krvulj); – antropogeni tip (rezultat antropogenih zahvata u prirodi, kao što su manja naselja razbijenog tipa, putevi, staze, žičare, planinski domovi, odmarališta, vidikovci);
--	---

6	PLANIRANO STANJE
7.1.	<p>Namjena parcele odnosno lokacije</p> <p>Prema grafičkom prilogu 05. Plan namjene površina, UP 37 je predviđena za izgradnju objekata MN mješovite namjene.</p> <p>Površine mješovite namjene su predviđene za stanovanje i druge namjene koje ne predstavljaju značajnu smetnju stanovanju, od kojih nijedna nije preovlađujuća.</p> <p>Namjena stanovanja obuhvata objekte stalnog i povremenog stanovanja, u vidu stanova i vila. Ostale namjene mogu biti ugostiteljske – kafe, restoran, turističke - vile i kuće za izdavanje, turistički apartmani, i komercijalni sadržaji – manje trgovine i lične usluge.</p> <p>Parcele sa namjenom MN su djelimično izgrađene. Planom se predviđa izgradnja novih objekata prema parametrima datim u Planu uz poštovanje definisanih građevinskih linija.</p>
7.2.	<p>Pravila parcelacije</p> <p>Određene su granice urbanističkih parcella, čije su prelomne tačke geodetski definisane u grafičkom prilogu <i>Plan parcelacije</i>.</p> <p>Urbanističke parcele imaju obezbijeđen direktni kolski i pješački pristup sa javne saobraćajne površine.</p> <p>Planom se daje mogućnost spajanja susjednih urbanističkih parcella iste namjene. Kapaciteti spojenih urbanističkih parcella odgovaraju zbiru kapaciteta na pojedinim parcelama.</p> <p>Opšti uslovi za izgradnju</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gabarite objekata projektovati u skladu sa zadatim veličinama zauzetosti terena, spratnosti i bruto građevinske površine; ▪ Ostavlja se mogućnost izgradnja podruma; ▪ Ubrutograđevinsku površinu planiranih objekata obračunati površinu u korisnog prostora, koji je planiran usvimažama objekta (podrum - suteren – prizemlje – sprat - potkrovlie), izuzimajući površinu garažnog prostora i tehničkih prostorija u podzemnoj etaži, koja ne ulazi u obračun BGP na urbanističkoj parcelli;

- Izgradnji objekata mora da prethodi detaljno geomehaničko ispitivanje terena, a tehničku dokumentaciju raditi isključivo na osnovu detaljnih geodetskih snimaka terena, geoloških i hidrogeoloških podataka, kao i rezultata o geomehaničkim ispitivanjima tla;
- Izbor fundiranja objekata prilagoditi zahtjevima sigurnosti, ekonomičnosti i funkcionalnosti objekata;
- Prilikom izgradnje objekata u cilju obezbjeđenje stabilnosti terena, potrebno je izvršiti odgovarajuće saniranje terena, ako se za to pojavi potreba;
- Da bi se omogućila izgradnja objekata i uređenje terena, prije realizacije definisane ovim Planom, potrebno je izvršiti raščišćavanje i nivелацију terena, regulisanje odvodnih kanala i komunalno opremanje zemljišta;
- Kote koje su date u Planu regulacije i nivacije nijesu uslovne. Kroz izradu tehničke dokumentacije saobraćajnica, moguće su manje korekcije kota iz Plana, uz uslov da se obezbijedi odvođenje atmosferskih voda sa lokacije principom samoodvodnjavanja. Na urbanističkim parcelama je moguće graditi jedan ili više objekata.

Arhitektonsko oblikovanje objekta

Arhitektonsko oblikovanje objekata mora se prilagoditi postojećem ambijentu. Objekti se moraju oblikovati u skladu sa lokalnim tradicionalnim oblicima, bojama i materijalima. Oblikovanje objekata treba uskladiti sa pejzažom i sa tradicionalnom slikom naselja.

Tradicionalna arhitektura Durmitorskog područja prepoznatljiva je po drvetu, kao osnovnom materijalu zidova i krovnog pokrivača. Magaze i sokle objekata se rade od kamena, na koje se polažu drvene grede zidova. Najprepoznatljiviji element Durmitorske kuće je visoki četvorovodni krov, koji sa kubusom prizemlja formira skladnu, proporcionalnu cjelinu. Krov je kosi, četvorovodni. Nagibi osnovnih krovnih ravni su oko 60°, u nižim djelovima do 45°. Uže čeone strane krova su strmije, do 80°, a najprepoznatljiviji krovni pokrivač šindra.

Kod adaptacije postojećih objekata potrebno je zadržati postojeći gabarit u izvornoj formi, a radove izvoditi u skladu sa tradicionalnim principima, i od lokalnih materijala.

Kod rekonstrukcije postojećih objekata potrebno je očuvati i obnoviti tradicionalne elemente arhitekture i partera, uz prilagođavanje savremenim potrebama. Posebnu pažnju treba posvetiti rekonstrukciji krova, čija forma, nagib krovnih ravni i krovni pokrivač treba da budu urađeni u skladu sa lokalnom tradicijom. Nadgradnja sprata se preporučuje u okviru postojećeg gabarita objekta, a dogradnja kao dodatni dio gabarita čija je visina za jednu etažu niža od visine samog objekta, koji može biti trijem iznad koga je terasa, terasa ispod koje su prostorije, ili prostorija sa kosim krovom koja može da bude stambeni prostor, apartmanski prostor, ostava, garaža ili sl.

Kod ponovne izgradnje hotela na mjestu hotela Durmitor neophodno je zadržavanje bitnih i karakterističnih elemenata spoljašnjeg izgleda starog objekta, budući da je, iako nije formalno zaštićen, prepoznat kao izuzetno vrijedan primjer regionalne graditeljske baštine.

Prilikom izgradnje novih objekata treba primjeniti odredjene tipološke odlike tradicionalne arhitekture.

Preporučuje se prilagodjavanje osnove objekta konfiguraciji terena, poštovanje tradicionalne arhitektonske kompozicije, oblika, dimenzija sa ciljem dobijanja homogene slike naselja. Prozore i vrata dimenzionirati prema klimatskim uslovima (uz osiguranje otvora za atraktivne vizure dimenzionirati otvore s ciljem štednje toplote/hladnoće i koristiti tradicionalnu stolariju).

Veće površine objekata koji su definisani na nekim urbanističkim parcelama rješavati kao kompozicije više volumena, čime se neće ugroziti tradicionalne stilske odlike.



Slika: Durmitorska kuća

Durmitorska kuća

(Srđan Tadić, arh., Izvod iz publikacije Savremeni izraz tradicionalnih kuća u Crnoj Gori)

Spoljašnjost

Kuća zadržava i pojačava skulpturalnu svedenost forme, specifičnu cjelovitost forme uzora. Takođe se zadržavaju:

- dualni odnosi materijala (više u principu dualiteta odnosa tvrdo – meko);
- karakteristični mali gabariti ove arhitekture (kuća je proporcionalisana u zlatnom presjeku);
- dominantna zatvorenost (a opet lakoća savremenog arhitektonskog izraza „transparencija punog“).


Sama forma kuće je mutacija dva najzastupljenija formalna tipa durmitorske stare kuće, u zavisnosti od oblikovanja krova imamo formu sa zasječenim kalkanima i piridalnu formu krova.

Zamišljena je sa podiznim drvenim brisolejima kao sastavnim dijelom fasade.

Kada su sklopljeni daju kući taj arhetipski svedeni izraz. Na proljeće kuća se otvara.



Slika: Durmitorska kuća - izgled



	<p>Intervencije na postojećim objektima</p> <p><u>Dograditi i nadograditi se shodno planskim parametrima mogu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Postojeći objekti koji zadovoljavaju uslov propisan Planom, a odnosi se na kompletiranje minimalne veličine urbanističke parcele; b. Postojeći objekti koji imaju niže indekse zauzetosti, izgrađenosti i spratnost od onih koji su propisani Planom, za koje su ispunjeni uslovi parkiranja, koji nisu prešli definisanu građevinsku liniju prema susjednim parcelama, niti regulacionu liniju prema javnoj površini; c. Postojeći objekti koji imaju niže indekse zauzetosti, izgrađenosti i spratnost od onih koji su propisani Planom, za koje su ispunjeni uslovi parkiranja, a koji su uz saglasnost susjeda prešli definisanu građevinsku liniju prema susjednim parcelama, i nisu prešli regulacionu liniju prema javnoj površini.
7.3.	<p>Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama</p> <p>Regulaciona linija je linija koja dijeli javnu površinu od površina namjenjenih za druge namjene.</p> <p>Građevinska linija je linija na, iznad i ispod površine zemlje, definisana grafički i numerički, koja predstavlja granicu do koje je moguće graditi objekat.</p> <p>Građevinska linija prema javnoj površini i na urbanističkim parcelama sa novim objektima je definisana tačakama sa koordinatama, i prikazana u grafičkom prilogu <i>Plan regulacije i nivелације</i>.</p> <p>Na urbanističkim parcelama na kojima građevinska linija nije grafički definisana, minimalno rastojanje od granica urbanističke parcele je 2m. Moguće je graditi objekat na ivici parcele, ili na rastojanju manjem od 2m, jedino uz pismenu saglasnost graničnih susjeda.</p> <p>Erkeri, terase, balkoni i drugi istureni djelovi objekata ne mogu prelaziti građevinsku liniju, kao ni minimalna definisana odstojanja od bočnih i zadnjih ivica urbanističke parcele.</p> <p>Visinska regulacija definisana je maksimalnim brojem nadzemnih etaža, odnosno maksimalno dozvoljenom visinom objekta na svim urbanističkim parcelama.</p> <p>Etaže mogu biti podzemne i nadzemne.</p> <p>Podzemna etaža je podrum, a nadzemne etaže su suteren, prizemlje, sprat i potkrovљje.</p> <p>Podrum je podzemna etaža čiji vertikalni gabarit ne može nadvisiti relevantnu kotu terena 0.00m, čiji je horizontalni gabarit definisan gradjevinskom linijom i ne može biti veći od urbanističke parcele.</p> <p>Ako se radi o denivelisanom terenu, relevantnom kotom terena smatra se kota konačno uredjenog i nivelišanog terena oko objekta.</p> <p>Suteren je nadzemna etaža kod koje se dio vertikalnog gabarita nalazi iznad kote konačno nivelišanog terena oko objekta i čiji su horizontalni gabariti definisani gradjevinskom linijom.</p> <p>Suteren može biti na ravnom ili denivelisanom terenu.</p> <p>Kod suterena na ravnom terenu vertikalni gabarit ne može nadvisiti kotu terena više od 1m konačno nivelišanog i uredjenog terena oko objekta.</p> <p>Suteren na denivelisanom terenu je sa tri strane ugradjen u teren, s tim što se kota poda suterena na jednoj strani objekta poklapa sa kotom terena ili odstupa od kote terena maksimalno 1.0m.</p> <p>Nije dozvoljena naknadna prenamjena garaža i tehničkih prostorija u suterenu u druge namjene.</p> <p>Prizemlje je prva etaža sa visinom poda jednakom ili višom od okolnog uređenog terena, tj. prva etaža iznad suterena. Za stambene objekte kota poda prizemlja je</p>

	<p>maksimalno 1.00m, a za poslovne objekte maksimalno 0.20m iznad kote konačno uređenog i nivelnog terena oko objekta.</p> <p>Sprat je svaka etaža između prizemlja i potkrovlja/ krova.</p> <p>Potkrovilje ili završna etaža se nalazi iznad poslednjeg sprata. Najniža svjetla visina potkrovlja ne smije biti veća od 1.2m na mjestu gdje se građevinska linija potkrovlja i spratova poklapaju.</p> <p>Tavan je dio objekta bez nadzidka, isključivo ispod kosog ili lučnog krova, a iznad međuspratne konstrukcije poslednje etaže i može imati minimalne otvore za svjetlo i ventilaciju. Tavan nije etaža.</p> <p>Ukoliko krovna konstrukcija i visina sljemena omogućavaju organizovanje prostora tavana u svrhu stanovanja, taj prostor ulazi u obračun BGP sa 100% i kao takav mora biti prepoznat u planiranim indeksima izgrađenosti za tretiranu parcelu.</p>
7	<p>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</p> <p><u>Seizmička aktivnost</u></p> <p>Seizmička aktinost sjevernog regiona Crne Gore (kome pripada područje opštine Žabljak) umjerenog je intenziteta (registrovani zemljotresi do 7°MCS skale), za razliku od seizmički izuzetno aktivnih zona u središnjem i Južnom regionu Crne Gore (primorski region, tj. područja Ulcinja, Bara, Budve i Boke Kotorske, odnosno Podgoričko-danilovgradski pojas u kojima su mogući maksimalni intenziteti zemljotresa do 9° MCS skale). Prostor žabljачke opštine pripada zoni 7° i 8° MCS skale, što znači da je relativno stabilan i pogodan za gradnju skoro svih vrsta objekata (na području opštine zemljotresi sedmog stepena mogu se očekivati u zapadnom i jugozapadnom dijelu opštine – u naseljima Pošćensko-komarskog kraja, dok se seizmički potresi osmog stepena mogu očekivati u ostalom dijelu opštine – područje Sinjajevine, Šaranaca i kanjonske doline rijeke Tare). Najbliža seizmogena zona ovom području nalazi se u neposrednoj okolini Berana koja može generisati zemljotrese sa maksimalnim intenzitetom do 8° MCS skale.</p> <p>Mjere zaštite od elementarnih i drugih nepogoda</p> <p>U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Službeni list CG", br. 13/07 i 32/11) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Službeni list RCG", broj 8/93).</p> <p>Pored mjer zaštite koje su postignute samim urbanističkim rješenjem ovim uslovima se nalazu obaveze prilikom izrade tehničke dokumentacije kako bi se ostvarile potrebne preventivne mjere zaštite od katastrofa i razaranja.</p> <p>Radi zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, zbog konstatovanih nepovoljnosti inženjersko geoloških i seizmičkih uslova tla, sva rješenja za buduću izgradnju i uredjenje prostora moraju se zasnivati na nalazima i preporukama inženjersko-geoloških istraživanja sa mikroseizmičkom rejonizacijom terena.</p> <p>Neophodno je sprovesti nakanadna geotehnička istraživanja u pogledu hidroloških svojstava tla, kao i konstatovanje drugih relevantnih elemenata za temeljenje objekata, postavljanje saobraćajnica i objekata komunalne infrastrukture.</p> <p>Zbog visokog stepena seizmičke opasnosti sve proračune seizmičke stabilnosti izgadnje zasnivati na posebno izradjenim podacima mikroseizmičke rejonizacije, a objekte od opštег interesa sračunati sa većim stepenom opšte seizmičnosti kompleksa. Pri planiranju saobraćajne mreže i objekata koji zahtijevaju veće intevencije u tlu (dubina veća od 2m) potrebno je predvidjeti odgovarajuće sanacione radove.</p> <p>Urbanističko rješenje dispozicijom objekata, saobraćajnica i uređenjem slobodnih</p>

površina obezbjeduje mogućnost intevencije svih komunalnih vozila, o čemu treba posebno voditi računa pri izradi tehničke dokumentacije.

U pogledu građevinskih mjera zaštite, objekti i infrastruktura treba da budu projektovani i građeni u skladu sa važećim tehničkim normativima i standardima za odgovarajući sadržaj.

Svi drugi elementi u vezi zaštite materijalnih dobara i stanovnika treba da budu u skladu sa važećim propisima o zaštiti od elementarnih nepogoda i požara, tako da je za svaku gradnju potrebno pribaviti uslove i saglasnost od nadležnog organa u opštini, na tehničku dokumentaciju i izvedeni objekat.

Mjere zaštite od požara i eksplozija

U cilju zaštite od požara u okviru planskog rješenja svim objektima je obezbijeđen saobraćajni pristup za vatrogasna vozila, sa propisanom udaljenošću kolovoza od objekta.

Širine planiranih saobraćajnica prilagođene su pristupu i manevriranju vatrogasnih vozila.

Planskim rješenjem je obezbijeđena udaljenost izmedju pojedinih objekata, kao i uslovi za evakuaciju u slučaju požara.

U okviru rješenja hidrotehničkog sistema obezbijeđena je voda za gašenje požara.

U cilju obezbjedjenja mjera zaštite od požara, prilikom izrade investiciono-tehničke dokumentacije za turističke objekte i objekat stanice žičare Ivan Do - Bosača, potrebno je predvidjeti uredjaje za automatsku dojavu požara, uredjaje za gašenje požara i sprečavanje njegovog širenja. Za ove objekte je obavezno izraditi projekte ili elaborate zaštite od požara (i eksplozija ako se radi o objektima u kojima se definišu zone opsanosti od požara i eksplozija), planove zaštite i spašavanja prema izradjenoj procjeni ugroženosti za svaki hazard posebno, te na navedeno pribaviti odgovarajuća mišljenja i saglasnosti u skladu sa važećom regulatoivom.

Za objekte u kojima se skladište, pretaču, koriste ili u kojima se vrši promet opasnih materija, obavezno je pribaviti mišljenje na lokaciju od nadležnog organa, kako ovi objekti i instalacije svojim zonama ne bi ugrozili susjedne objekte.

Prilikom projektovanja objekata, a primjenom svih Pravilnika koji važe za ovu oblast, obezbjeđuju se sve ostale mjere zaštite od požara

Projektnu dokumentaciju raditi shodno:

- Zakonu o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG“, br. 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11),
- Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službeni list SFRJ“, broj 30/91),
- Pravilniku o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara („Službeni list SFRJ“, broj 8/95),
- Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Službeni list SFRJ“, broj 7/84),
- Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija („Službeni list SFRJ“, broj 24/87),
- Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija („Službeni list CG“, broj 9/12),
- Pravilniku o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti („Službeni list SFRJ“, br. 20/71 i 23/71),
- Pravilniku o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladištenju i pretakanju goriva („Službeni list SFRJ“, broj 27/71),
- Pravilniku o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištanju i pretakanju tečnog naftnog gasa („Službeni list SFRJ“, br. 24/71 i 26/71).

	<p>Uklanjanje komunalnog otpada</p> <p>Prilikom upravljanja komunalnim otpadom, kao i drugim vrstama otpada, treba se rukovoditi principima Strategije upravljanja otpadom Crne Gore do 2030. godine, Državnim planom upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2015.-2020. godina i Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni list RCG“, br. 64/11, 39/16). Novim Državnim planom upravljanja otpadom za period 2014-2020. godine, definisan je tačan broj centara za obradu otpada, kao i ostalih infrastrukturnih objekata u Crnoj Gori (centri za prijem otpada, transfer stanice, postrojenja za povrat materijala, centri za obradu otpada, postrojenja za kompostiranje, skladišta građevinskog otpada i dr.).</p> <p>Shodno Zakonu o upravljanju otpadom, upravljanje otpadom zasnivaće se na principu održivog razvoja, kojim se obezbeđuje efikasnije korišćenje resursa, smanjenje količine otpada i postupanje sa otpadom na način kojim se doprinosi ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.</p> <p>Korisnici prostora zone zahvata dužni su da primijene tehnološki postupak, koriste sirovine i druge materijale i organizuju uslužne djelatnosti na način kojim se proizvodi najmanja količina ili sprečava nastanak komunalnog otpada.</p> <p>Kontejneri će biti postavljeni na proširenjima uz ivicu puta u naseljenom području. U okviru hotelskog kompleksa (parkinga) biće postavljena dva kontejnera u boksu ili niši, adekvatno ograđenoj kamenom, živom ogradom, isl.</p> <p>Odvoženje otpada vršiće se specijalnim vozilima na sanitarnu deponiju u Žabljaku. Sakupljanje i transprt otpada je potrebno organizovati u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima. Klimatska specifičnost ovog područja (zima koja u prosjeku traje više od 6 mjeseci) dodatno usložnjava posao sakupljanja i odvoza otpada, o čemu takođe treba voditi računa.</p> <p>Korisnici prostora dužni su da sakupljaju otpad na selektivan način.</p> <p>U okviru planskog rješenja zahvata DSL, svim objektima je obezbijeđen pristup sa kolskih saobraćajnica, uz koje će se, shodno smjernicama Lokalnog plana upravljanja otpadom, odrediti mjesta za odlaganje otpada.</p> <p>Upravljanje otpadom odvijaće se u skladu sa Lokalnim planom upravljanja otpadom Žabljaka, kojim ce se definisati tačne lokacije kontejnera.</p> <p>S obzirom da je ovim planom predložena izgradnja objekata, odnosno da će se prilikom pomenutih aktivnosti generisati količine građevinskog otpada, planom upravljanja građevinskim otpadom koji će sačiniti Investitor, definisće se obrada ovog građevinskog otpada, a u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni list CG“, br. 64/11 i 39/16) i Pravilnikom o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada ("Službeni list CG", broj 50/12).</p>
--	--

8	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
	<p>Mjere zaštite životne sredine</p> <p>Mjere zaštite životne sredine imaju za cilj da uticaje na životnu sredinu u okviru planskog područja svedu u okvire granica prihvatljivosti, a sa ciljem sprečavanja ugrožavanja životne sredine i zdravlja ljudi.</p> <p>Kvalitet životne sredine u opštini Žabljak je dobar, a sprovođenje mjera zaštite uticaće na njegovo očuvanje, smanjenje rizika od zagađivanja i degradacije životne sredine što će se odraziti i na obezdbjenje sveukupnog kvaliteta života na području Plana i šire zone.</p> <p>Zaštita zemljišta</p> <p>U zoni zahvata DSL je evidentirano nekoliko kategorija zemljišta: šumsko, poljoprivredno i građevinsko.</p>

Očuvanje i zaštita zemljišta će se sprovoditi primjenom sledećih mjera:

- uspostavljanjem strogih granica zona za izgradnju objekata;
- kontrolisanom sječom autohtonih šumskih vrsta; sječu šuma treba planirati i sprovoditi u skladu sa odredbama Zakona o šumama ("Službeni list CG", br. 74/10 i 47/15) koje se odnose na doznaku i sječu stabala;
- kontrilisanom primjenom hemijskih sredstava u poljoprivredi i poljoprivrednoj proizvodnji;
- edukaciji stanovništva o prednostima proizvodnje ekološki bezbjedne hrane.

Zaštita vazduha

Očuvanje kvaliteta vazduha u naselju Ivan Do ostvariće se primjenom sledećih mjera:

- korišćenje obnovljivih izvora energije za zagrijevanje objekata;
- projektovanjem visine dimnjaka i drugih ispusta zagadenja u vazduh prema evropskim normama i standardima;
- postavljanjem zaštitnih pojaseva zelenila prema frekventnim saobraćajnicama;
- izrada Procjene uticaja na životnu sredinu svih objekata koji su za to predviđeni Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu.

Od značaja za zaštitu vazduha je kontrola aerozagadjenja koje će se sprovesti kroz uspostavljanje monitoring sistema, kojim bi se na adekvatan način pratile promjene osnovnih parametara kvaliteta vazduha.

Zaštita voda

Prioritetne aktivnosti sa aspekta zaštite voda u opštini se odnose na izgradnju postrojenja za prečišćavanje gradskih otpadnih voda grada Žabljaka i Njegovače.

Ispravnost kvaliteta voda u naselju Ivan Do i široj zoni će se sprovoditi primjenom sledećih mjera:

- izgradnjom kanalizacione mreže u naselju, i njenim odvodjenjem i priključenjem u gradski sistem kanalizacije;
- kontrolom otpadnih voda iz turističkih i komunalnih objekata, koje moraju zadovoljiti standarde recipijenata i nivo kvaliteta;
- kontrolom kvaliteta površinskih voda;
- proglašavanjem zona sanitarne zaštite izvorišta Oko, Mlinski potok, Studenac, i uspostavljanjem nadzora u zonama zaštite vodoizvorišta i njihove neposredne okoline.

Zaštita od buke

S obzirom na turistički karakter naselja Ivan Do, vrijednost nivoa buke može biti povećana samo od saobraćaja koji će se odvijati mrežom lokalnih i internih saobraćajnica.

Zaštita od buke u životnoj sredini će se sprovoditi podizanjem pojaseva zelenila na ugroženim lokacijama.

Zaštita šuma

Dio zahvata Plana sa prirodnim šumskim i livadskim habitatima čini Zaštitni pojas koji je izdvojen u cilju njihove zaštite kao i radi spriječavanja, odnosno ublažavanja, spoljnih negativnih uticaja na zaštićeno područje Nacionalnog parka "Durmitor".

U cilju zaštite šuma predviđeno je:

- trajno očuvanje i unapredjenje šuma i šumskog zemljišta i njihove funkcije;
- održivo i multufunkcionalno gazdovanje šumama;
- očuvanje i unapredjenje biološke i pejzažne raznovrsnosti šuma;
- sanitarna sječa i mjere kojima se obezbjeduje prirodna obnova šuma;
- sječu šuma planirati i sprovoditi u skladu sa odredbama Zakona o šumama ("Službeni list CG", br. 74/10 i 47/15) koje se odnose na doznaku i sječu stabala;

	<ul style="list-style-type: none"> - zabrana krčenja šuma; - zabrana unošenja alohtonih vrsta i genetski modifikovanih organizama; - zabrana odlaganja otpada i zagadjivanje šuma na drugi način. <p>Zaštita biodiverziteta</p> <p>U cilju očuvanja i zaštite biodiverziteta predviđeno je:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formiranje zaštitnog pojasa uz granicu sa Nacionalnim parkom "Durmitor"; - zabrana gradnje tj. promjene namjene površina u zaštitnom pojusu; - očuvanje cjelovitosti i karakteristike livada i pašnjaka u zaštitnom pojusu; - očuvanje sadašnjih granica površina pod šumskom vegetacijom, njihovog sastava i strukture; - uspostavljanje strogih granica zona za izgradnju objekata; - maksimalno očuvanje i uklapanje vrijednih primjera drveća u zonama izgradnje u nova pejzažna rješenja; - zabrana unošenja alohtonih i invazivnih vrsta i genetski modifikovanih organizama; - zabrana upotrebe vještačkih đubriva; - saniranje erozije primjenom bioloških mjera uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta; - melioracione radove zatravljivanja manjih degradiranih površina vršiti bez razoravanja, sa umjerenom upotrebom đubriva, uz primjenu autohtonih trava; - izgradnja kanalizacione mreže u naselju i priključenje u gradski sistem kanalizacije; - osiguranje uslova za odvojeno prikupljanje i odlaganje otpada. <p>Zaštita pejzaža</p> <p>Očuvanje predionih odlika vršiće se kroz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - očuvanje prirodnih ekosistema, prirodne konfiguracije i strukture zemljišta, hidroloških pojava, karakterističnih vizura i elemenata kulturnog predjela; - funkcionalno zoniranje zelenih i slobodnih površina; - usklađivanje kompozicionog rješenja zelenila sa predionim specifičnostima; - arhitektonsko oblikovanje objekata prilagođeno postojećem ambijentu, u skladu sa lokalnim tradicionalnim oblicima, bojama i materijalima.
--	---

9	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE
	<p>Uređenje urbanističke parcele</p> <p>Na urbanističkoj parcelli slobodne površine oko objekata pejzažno urediti u duhu planinskog područja Durmitora. Prostor treba oplemeniti autohtonim rastinjem, uvažavajući prirodno naslijeđe.</p> <p>Preporuka Plana je da se urbanističke parcele ne ogradiju, ili da se primjenjuju drvene ili zelene ograde. Efekat ogradijanja na pojedinim djelovima postići kombinacijom prirodnog i uređenog zelenila radi formiranja zaštićenih ambijenata. Teren oko objekata, terase i druge površine treba izvesti na način da se ne narušava izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno oticanje vode na štetu susjednog zemljišta, odnosno susjednih građevina.</p> <p><u>Zelenilo individualnih stambenih objekata (ZO), Zelenilo turističkih naselja (ZTN), Zelenilo kampova (ZK)</u></p> <p>Slobodne i zelene površine oblikovati u skladu sa predionim specifičnostima, kako ekološkim tako i ambijentalnim, kao i sa zahtjevima turističke ponude na način koji oslikava postojeći izgled predjela. Kroz pejzažno uređenje omogućiti sadejstvo prirode i izgrađenih struktura.</p> <p>Pri planiranju smještajnih turističkih objekata, voditi računa o uslovima koje</p>

diktiraju postojeće šumske sastojine odnosno njihovi djelovi i postojeće grupe drveća. Optimalnim uklapanjem izgrađenih struktura u ambijent, očuvati visok stepen ozelenjenosti parcela odnosno visoku zastupljenost zrelih stabala. Čista sječa stabala nije dozvoljena. U slučajevima gdje kvalitetno i vrijedno zelenilo nije moguće presaditi, dispoziciju objekata na UP prilagoditi postojećem zelenilu.

Pješačke staze prilagoditi karakteristikama terena i uklopiti u pejzaž. Prilikom njihove izgradnje, takođe je potrebno maksimalno očuvati postojeće rastinje.

Nakon postavljanja podzemne instalacije (vodovod, kanalizacija, elektro i telekomunikacioni vodovi) obavezna je obnova uništenog biljnog pokrivača.

Posebni uslovi:

- Kod individualnih stambenih objekata (mješovita namjena: vile, vikendice, privatni smještaj b&b, ugostiteljstvo) kao i kod turističkog naselja (UP1), min. 40% površine urbanističke parcela mora biti pod zelenilom,
- U okviru auto kampova (UP20, UP119) min. 30% površine urbanističke parcela mora biti pod zelenilom.

Uslovi za uređenje:

- povezivanje zelenih površina u jedinstven sistem sa pejzažnim okruženjem,
- maksimalno očuvati postojeću vegetaciju livada pašnjaka kao i postojeće drveće, a novoplanirane objekte inkorporirati između postojećih grupacija i pojedinačnih stabala drveća,
- zaštita postojećeg drveća od građevinskih radova vrši se postavljanjem zaštitnih ograda u toku pripremnih radova,
- tokom građevinskih radova, površinski sloj zemlje lagerovati i koristiti ga za nasipanje površina predviđenih za ozelenjavanje,
- očuvati prirodnu konfiguraciju terena,
- koristiti isključivo autohtone biljne vrste,
- zasade kompoziciono rješavati u slobodnom stilu podražavajući prirodne forme iz okolne vegetacije. Sadnju vršiti u grupama i u vidu solitera u kombinaciji sa parternim grupacijama,
- formiranje alpinuma,
- obzbijediti potrebnu osunčanost objekata i nesmetano sagledavanje predionih vizura,
- u okviru turističkog naselja i auto kampova predvidjeti platoe i sistem pješackih staza,
- platoe i druge veće zastre površine u okviru turističkog naselja i auto kampova ozelenjeti soliternim stablima ili manjim grupama drveća; sadnju vršiti u zelenim trakama, u otvorma za sadnice u zastoru ili u dekorativnim posudama,
- kod zatravljivanja manjih degradiranih površina, melioracione radove vršiti bez razoravanja, sa umjerenom upotrebom đubriva, uz primjenu autohtonih trava,
- objekte parterne arhitekture projektovati u skladu sa principima arhitektonskog naslijeda, sa autentičnim (kamen, drvo) i tehnički prilagođenim savremenim materijalima,
- na platoima i duž staza postaviti klupe i potrebni mobilijar prilagođen planinskom ambijentu i planiranim sadržajima,
- informativne table raditi od prirodnog materijala (drvo, kamen),
- ograđivanje vršiti sa niskim drvenim/kamenim ogradama u skladu sa lokalnom arhitekturom,
- duž saobraćajnica i parking prostora formirati drvoredne zasade u skladu sa smjernicama datim za Zelenilo uz saobraćajnice,
- zabrana upotrbe vještačkih đubriva,
- koristiti školovane sadnice iz obližnjih rasadnika. Minimalna visina sadnica drvća

	<p>iznosi 3 m.</p> <p>Prijedlog vrsta za ozelenjavanje</p> <p>Kod izbora sadnog materijala koristiti autohtone vrste u skladu sa kompozicionim i funkcionalnim zahtjevima. Sadnice moraju biti zdrave, rasadnički pravilno odnjegovane.</p> <p>Opšti prijedlog sadnog materijala:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Četinarsko drveće: <i>Abies alba, Picea abies, Pinus silvestris, Taxus bacata.</i> ▪ Listopadno drveće: <i>Acer heldreichii, Betula alba, Fagus moesiaca, Sorbus aucuparia.</i> ▪ Žbunaste vrste: <i>Daphne blagayana, Daphne mezereum, Lonicera alpigena, Juniperus communis-intermedia, Juniperus sibirica, Pinus mugo, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idea, Arctostaphylos uva-ursi, Salix grandifolia, Salix retusa, Ribes petraeum, Rosa pendulina.</i> ▪ Zeljaste biljke: <i>Dianthus sanguineus, D. bertisceus, D. integer., Trollius europaeus, Narcissus radiiflorus, Leontopodium alpinum, Iris bosniaca, Lilium bosniacum, Linum capitatum, Euphorbia capitulata, Viola zoysii, Linaria alpina.</i>
10	<p>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</p> <p>Zaštita kulturnih dobara</p> <p>Ukoliko se prilikom izvođenja radova naiđe na arheološke ostatke, sve radove treba obustaviti i o tome obavijestiti nadležnu instituciju, kako bi se preduzele sve neophodne mjere za njihovu zaštitu, a kasnije se investitor uslovjava osiguranjem arheološkog nadzora nad radovima iskopavanja. Prema članu 87 i 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, ukoliko se, prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih aktivnosti naiđe na nalaze od arheološkog značaja, izvođač radova (pronalazač), dužan je da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prekine radove i obezbijedi nalazište, odnosno nalaze od eventualnog oštećenja, uništenja i od neovlašćenog pristupa drugih lica; • Odmah prijavi nalazište, odnosno nalaz, Upravi za zaštitu kulturnih dobara, najблиžoj javnoj ustanovi za zaštitu kulturnih dobara, organu uprave nadležnom za poslove policije ili organu uprave nadležnom za poslove sigurnosti na moru; • Sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni do dolaska ovlašćenih lica subjekata iz tačke 2; • Saopšti sve relevantne podatke u vezi sa mjestom i položajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima. Izuzetno od tačke 3, pronalazač može pod kojim su otkriveni nalaze, radi njihove zaštite, odmah predati nekom od subjekata iz tačke 2. Sve dalje obaveze Uprave i Investitora definisane su članom 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara.
11	<p>USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM</p> <p>Uslovi za nesmetano kretanje invalidnih lica</p> <p>Prilikom projektovanja i izvođenja objekata potrebno je svim objektima koji svojom funkcijom podrazumijevaju javni sadržaj, kao i do stambenih objekata u kojima je planirana izgradnja stambenih jedinica za hendikepirana lica, obezbijediti pristup koji mogu koristiti lica s ograničenom mogućnošću kretanja.</p> <p>U tu svrhu, uz stepenišne prostore projektovati i odgovarajuće rampe s maksimalnim nagibom 8% ili, ukoliko to tehnički uslovi ne dozvoljavaju planirati pristup na drugi način. Nivelacije svih pešačkih staza i prolaza raditi takođe u skladu s važećim propisima o kretanju invalidnih lica.</p>

12	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
	/
13	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
14	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	/
15	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
	Planom je predviđena mogućnost fazne realizacije planiranih kapaciteta na urbanističkim parcelama. Fazna realizacija će se sprovoditi u skladu sa odredbama važeće zakonske regulative.
16	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG: <ul style="list-style-type: none"> • Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje) • Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesa • Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja • Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 kV
17.2	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
	Priključenje na mrežu komunalne i ostale infrastrukture vrši se prema postojećim, odnosno planiranim tehničkim mogućnostima mreže, na način kako je predviđeno urbanističkim planom i tehničkom dokumentacijom, a na osnovu propisa „uslova i saglasnosti javnih preduzeća.“ Instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima.
17.3	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu
	<p style="text-align: center;">SAOBRAĆAJNO TEHNIČKE USLOVE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE</p> <p>-Projektnom dokumentacijom prikazati mjesto i način priključenja urbanističke parcele na saobraćajnicu koje je definisano planskim dokumentom Državnom studijom lokacije „IVAN DO“ Opština Žabljak – grafički prilog-Plan saobraćaja -.</p> <p>-Parkiranje riješiti u okviru urbanističke parcele saglasno normativima za ovu vrstu objekata.</p> <p>-Tehničku dokumentaciju priključka i parkinga, uraditi saglasno standardima, normativima i propisima za ovu vrstu objekata.</p> <p>Planirane saobraćajnice definisane su koordinatama tjemena i centara raskrsnica i dati su njihovi poprečnipresjeci. Prilikom izrade glavnih projekata saobraćajnica može doći do manjih korekcija u cilju uklapanja upostajeće stanje i radi iznalaženja najboljih</p>

	<p>saobraćajnih rešenja. Date su i karakteristične kote ali su one orijentacione a konačne će biti definisane projektnom dokumentacijom.</p>
17.4	<p>Ostali infrastrukturni uslovi</p> <p>Telekomunikaciona mreža Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl list CG", br.40/13) • Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Sl list CG", br.33/14) • Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastructure i povezivanje opreme i objekata ("Sl list CG", br.41/15) • Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ("Sl list CG", br.59/15) • Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ("Sl list CG", br.52/14) • Uklanjanje komunalnog otpada <p>Prilikom upravljanja komunalnim otpadom, kao i drugim vrstama otpada, treba se rukovoditi principima Strategije upravljanja otpadom Crne Gore do 2030. godine, Državnim planom upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2015.-2020. godina i Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni list RCG“, br. 64/11, 39/16). Novim Državnim planom upravljanja otpadom za period 2014-2020. godine, definisan je tačan broj centara za obradu otpada, kao i ostalih infrastrukturnih objekata u Crnoj Gori (centri za prijem otpada, transfer stanice, postrojenja za povrat materijala, centri za obradu otpada, postrojenja za kompostiranje, skladišta građevinskog otpada i dr.).</p> <p>Shodno Zakonu o upravljanju otpadom, upravljanje otpadom zasnivaće se na principu održivog razvoja, kojim se obezbeđuje efikasnije korišćenje resursa, smanjenje količine otpada i postupanje sa otpadom na način kojim se doprinosi ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.</p> <p>Korisnici prostora zone zahvata dužni su da primijene tehnološki postupak, koriste sirovine i druge materijale i organizuju uslužne djelatnosti na način kojim se proizvodi najmanja količina ili sprečava nastanak komunalnog otpada.</p> <p>Kontejneri će biti postavljeni na proširenjima uz ivicu puta u naseljenom području. U okviru hotelskog kompleksa (parkinga) biće postavljena dva kontejnera u boksu ili niši, adekvatno ograđenoj kamenom, živom ogradom, isl.</p> <p>Odvoženje otpada vršiće se specijalnim vozilima na sanitarnu deponiju u Žabljaku. Sakupljanje i transport otpada je potrebno organizovati u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima. Klimatska specifičnost ovog područja (zima koja u prosjeku traje više od 6 mjeseci) dodatno usložnjava posao sakupljanja i odvoza otpada, o čemu takođe treba voditi računa.</p> <p>Korisnici prostora dužni su da sakupljaju otpad na selektivan način.</p> <p>U okviru planskog rješenja zahvata DSL, svim objektima je obezbijeđen pristup sa kolskih saobraćajnica, uz koje će se, shodno smjernicama Lokalnog plana upravljanja otpadom, odrediti mjesta za odlaganje otpada.</p> <p>Upravljanje otpadom odvijaće se u skladu sa Lokalnim planom upravljanja otpadom Žabljaka, kojim će se definisati tačne lokacije kontejnera.</p> <p>S obzirom da je ovim planom predložena izgradnja objekata, odnosno da će se prilikom pomenutih aktivnosti generisati količine građevinskog otpada, planom</p>

	upravljanja građevinskim otpadom koji će sačiniti Investitor, definisće se obrada ovog građevinskog otpada, a u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni list CG“, br. 64/11 i 39/16) i Pravilnikom o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada ("Službeni list CG", broj 50/12).	
17	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA	
	Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/9) i ("Sl.list CG", br.26/07, 28/11) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.	
18	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA	
	/	
20	ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE	
	Oznaka urbanističke parcele	UP 103
	Površina urbanističke parcele	250 m ²
	Maksimalni indeks zauzetosti	0,2
	Maksimalni indeks izgrađenosti	0,4
	Bruto građevinska površina objekata (max BRGP)	P pod objektom 50 m ² BRGP 100 m ²
	Maksimalna spratnost objekata	3 etaže , ona može, u zavisnosti od konfiguracije terena, biti S+P+Pk , S+P+1 ili P+1+Pk
	Maksimalna visinska kota objekta	Maksimalno dozvoljena visina objekta mjeri se od najniže kote okolnog konačno uređenog i nivelišanog terena ili trotoara uz objekat do kote sljemena ili vijenca ravnog krova. Najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota međuetažnih konstrukcija iznosi: -za garaže i tehničke prostorije do 3m - za stambene etaže do 3.5 m - za poslovne etaže do 4.5 m - izuzetno za osiguranje prolaza za pristup

		interventnih i dostavnih vozila, visina prizemne etaže na mjestu prolaza iznosi 4.5 m.

Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	
	<ul style="list-style-type: none"> - stanovanje (na 1000 m²) ----- 8 pm (lokalni uslovi min 6 a max 9 pm); - proizvodnja (na 1000 m²) ----- 10 pm (3-12 pm); - poslovanje (na 1000 m²) ----- 15 pm (5-20 pm); - trgovina (na 1000 m²) ----- 30 pm (20-40 pm); - hoteli (na 1000 m²) ----- 15 pm (10-20 pm); - restorani (na 1000 m²) ----- 60 pm (20-100 pm); - za sportske dvorane, stadione i sl. (na 100 posetilaca) -----12 pm. <p>Prema PUP-u gornji normativi su predloženi za optimističku prognozu rasta stepena motorizacije, prema kojem će 2020.godine on iznositi oko 250pa/1000 stanovnika.</p> <p>Najmanje 5% parking mesta treba namijeniti licima sa posebnim potrebama (u skladu sa važećim pravilnikom).</p>
Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	
	<p>Arhitektonsko oblikovanje objekata mora se prilagoditi postojećem ambijentu. Objekti se moraju oblikovati u skladu sa lokalnim tradicionalnim oblicima, bojama i materijalima. Oblikovanje objekata treba uskladiti sa pejzažom i sa tradicionalnom slikom naselja.</p> <p>Tradicionalna arhitektura Durmitorskog područja prepoznatljiva je po drvetu, kao osnovnom materijalu zidova i krovnog pokrivača. Magaze i sokle objekata se rade od kamena, na koje se polažu drvene grede zidova. Najprepoznatljiviji element Durmitorske kuće je visoki četvorovodni krov, koji sa kubusom prizemlja formira skladnu, proporcionalnu cjelinu. Krov je kosi, četvorovodni. Nagibi osnovnih krovnih ravni su oko 60°, u nižim djelovima do 45°. Uže čeone strane krova su strmije, do 80°, a najprepoznatljiviji krovni pokrivač šindra.</p> <p>Kod adaptacije postojećih objekata potrebno je zadržati postojeći gabarit u izvornoj formi, a radove izvoditi u skladu sa tradicionalnim principima, i od lokalnih materijala.</p> <p>Kod rekonstrukcije postojećih objekata potrebno je očuvati i obnoviti tradicionalne elemente arhitekture i partera, uz prilagođavanje savremenim potrebama. Posebnu pažnju treba posvetiti rekonstrukciji krova, čija forma, nagib krovnih ravni i krovni pokrivač treba da budu urađeni u skladu sa lokalnom tradicijom. Nadgradnja sprata se preporučuje u okviru postojećeg gabarita objekta, a dogradnja kao dodatni dio gabarita čija je visina za jednu etažu niža od visine samog objekta, koji može biti trijem iznad koga je terasa, terasa ispod koje su prostorije, ili prostorija sa kosim krovom koja može da bude stambeni prostor, apartmanski prostor, ostava, garaža ili sl.</p> <p>Kod ponovne izgradnje hotela na mjestu hotela Durmitor neophodno je zadržavanje bitnih i karakterističnih elemenata spoljašnjeg izgleda starog objekta, budući da je, iako nije formalno zaštićen, prepoznat kao izuzetno vrijedan primjer regionalne graditeljske baštine.</p> <p>Prilikom izgradnje novih objekata treba primijeniti odredjene tipološke odlike tradicionalne arhitekture.</p> <p>Preporučuje se prilagodjavanje osnove objekta konfiguraciji terena, poštovanje tradicionalne arhitektonske kompozicije, oblika, dimenzija sa ciljem dobijanja homogene slike naselja. Prozore i vrata dimenzionirati prema klimatskim uslovima (uz osiguranje</p>

otvora za atraktivne vizure dimenzionirati otvore s ciljem štednje toplote/hladnoće i koristiti tradicionalnu stolariju.

Veće površine objekata koji su definisani na nekim urbanističkim parcelama rješavati kao kompozicije više volumena, čime se neće ugroziti tradicionalne stilske odlike.

Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti

Poboljšanje energetske efikasnosti posebno se odnosi na ugradnju ili primjenu: niskoenergetskih zgrada, unaprijeđenje uređaja za klimatizaciju i pripremu tople vode koriscenjem solarnih panela za zagrijavanje, unaprijeđenje rasvjete upotrebom izvora svjetla sa malom instalisanom snagom (LED), koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potrošnjom energije glavnih potrošaca sa centralnog mjesta). Sve nabrojane mogućnosti se u određenoj mjeri mogu koristiti pri izgradnji objekata na području zahvata.

Kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, posebno treba naglasiti potencijalnu primjenu energije direktnog sunčevog zračenja.

Sunčeva energija se kao neiscrpan izvor energije u zgradama koristi na tri načina:

1. pasivno-za grijanje i osvjetljenje prostora
2. aktivno- sistem kolektora za pripremu tople vode
3. fotonaponske sunčane čelije za proizvodnju električne energije

Na ovom području postoje mogućnosti za sva tri načina korišćenja sunčeve energije – za grijanje i osvjetljavanje prostora, grijanje vode (klasični solarni kolektori) i za proizvodnju električne energije (fotonaponske čelije).

U ukupnom energetskom bilansu kuća važnu ulogu igraju toplotni efekti sunca. U savremenoj arhitekturi puno pažnje posvećuje se prihvatu sunca i zaštiti od pretjeranog osunčanja, jer se i pasivni dobici toplote moraju regulisati i optimizovati u zadovoljavajuću cjelinu. Ako postoji mogućnost orientacije kuće prema jugu, staklene površine treba koncentrisati na južnoj fasadi, dok prozore na sjevernoj fasadi treba maksimalno smanjiti da se ograniče toplotni gubici.


Pretjerano zagrijavanje ljeti treba spriječiti sredstvima za zaštitu od sunca, pokretnim suncanim zastorima od materijala koji sprecavaju prođor UV zraka koji podižu temperaturu, usmjeravanjem dnevnog svjetla, zelenilom, prirodnim provjetravanjem i sl.

Savremeni tzv. "daylight" sistemi koriste optička sredstva da bi podstakli refleksiju, lomljenje svjetlosnih zraka, ili za aktivni ili pasivni prihvrat svjetla. Savremene pasivne kuće danas se definišu kao građevine bez aktivnog sistema za zagrijavanje konvencionalnim izvorima energije.

Za izvedbu objekata uz navedene energetske mjere potrebno je primjenjivati (uz prethodnu pripremu stručnu i zakonodavnu) Direktivu 2002/91/EC Evropskog parlamenta (Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings (Official Journal L 001,04/01/2003)/ o energetskim svojstvima zgrada, što podrazumijeva obavezu izdavanja certifikata o energetskim svojstvima zgrade, kome rok valjanosti nije duži od 10 god.

Korišćenje solarnih kolektora se preporučuje kao mogućnost određene uštede u potrošnji električne energije, pri čemu se mora pvesti računa da ne budu u koliziji sa karakterističnom tradicionalnom arhitekturom.

Za proizvodnju električne energije pomoću fotonaponskih elemenata, potrebno je uraditi prethodnu sveobuhvatnu analizu tehničkih, ekonomskih i ekoloških parametara.

	<ul style="list-style-type: none"> - Podnositocu zahtjeva - Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje - U spise predmeta 	
22	OBRAĐIVAČ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	Vesko Dedeić 
23	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	
24		 <p>SEKRETAR Sava Zeković </p>
25	PRILOZI	
	<ul style="list-style-type: none"> - Grafički prilozi iz planskog dokumenta; - List nepokretnosti ,kopija plana 	

broj UP	površina UP	post. P pod obj. (m ²)	post. sprat.	post. BGP (m ²)	namjena povrsina	max. P pod obj. (m ²)	max. sprat.	max BGP (m ²)	MN (m ²)	br. smješt. jed.	br. korišn.	turizam (m ²)	broj tur. lez.	IOK (m ²)	indeksi	planirana intervencija
95	871	110	S+P+Pk	330	MN Stan., turizam	110	3 etaze	330	330	3	12				0.12/0.4	rekonstrukcija u post. gabaritima
96	425	40	S+P+Pk	120	MN Stan., turizam	85	3 etaze	170	170	1	6				0.2/0.4	dogradnja
97	540	36	P+Pk	72	MN Stan., turizam	108	3 etaze	216	216	2	6				0.2/0.4	dogradnja
98	306				MN Stan., turizam	61	3 etaze	122	122	1	4				0.2/0.4	novi objekat
99	249	25	P+Pk	50,4	MN Stan., turizam	50	3 etaze	100	100	1	3				0.2/0.4	dogradnja
100	473	47	P+Pk	94	MN Stan., turizam	95	3 etaze	189	189	2	6				0.2/0.4	dogradnja
101	611	50	Su+P+Pk	150	MN Stan., turizam	122	3 etaze	245	245	2	8				0.2/0.4	dogradnja
102	283	71	P+1+Pk	213	MN Stan., turizam	71	3 etaze	213	213	2	8				0.25/0.75	rekonstrukcija u post. gabaritima
103	250	30	P+1+Pk	90	MN Stan., turizam	50	3 etaze	100	100	1	3				0.2/0.4	dogradnja
104	281	47	P+1+Pk	141	MN Stan., turizam	47	3 etaze	141	141	1	6				0.2/0.56	rekonstrukcija u post. gabaritima
105	642	33	S+P+Pk	99	MN Stan., turizam	128	3 etaze	256	256	2	8				0.2/0.4	dogradnja
106	312	42	S+P+Pk	126	MN Stan., turizam	63	3 etaze	125	125	1	4				0.2/0.4	dogradnja
107	260	37	S+P+Pk	111	MN Stan., turizam	52	3 etaze	103	103	1	3				0.2/0.4	dogradnja
108	149	48	S+P	96	MN Stan., turizam	63	3 etaze	126	126	1	4				0.2/0.4	dogradnja

52000000007



114-956-4703/2019

UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA
ZABLJAK

Broj: 114-956-4703/2019

Datum: 02.12.2019.

KO: ŽABLJAK I

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu, za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 1033 - PREPIS

Podaci o parcelama

Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
2136 4		10 68		IVAN D	Dvoriste KUPOVINA		207	0,00
2136 4	1	10 68		IVAN D	Zgrada za odmor(vikendica) GRADENJE		37	0,00
Ukupno								244 0,00

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosionca prava - adresa i mjesto	Prava	Odnos prava
0108947810052	ŠIBALIJA STEVAN MILORAD RADOJA DAKIĆ Bačko Dobro Polje	Svojina	1/1


Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
2136 4	1	Zgrada za odmor(vikendica)		37	
2136 4	1	Stambeni prostor GRADENJE 10	1	SU 28	Svojina ŠIBALIJA STEVAN MILORAD 0108947810052 RADOJA DAKIĆ Bačko Dobro Polje 1/1
2136 4	1	Stambeni prostor GRADENJE 10	2	P 30	Svojina ŠIBALIJA STEVAN MILORAD 0108947810052 RADOJA DAKIĆ Bačko Dobro Polje 1/1
2136 4	1	Stambeni prostor GRADENJE 2	3	PN 27	Svojina ŠIBALIJA STEVAN MILORAD 0108947810052 RADOJA DAKIĆ Bačko Dobro Polje 1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Ovlašćeno lice:



Stevović Gordana dipl.prav.


CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE
PODRUČNA JEDINICA: ŽABLJAK
Broj:
Datum: 02.12.2019.



Katastarska opština: ŽABLJAK I
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 10
Parcela: 21364

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA
Obradio:


Nenadco B.

Ovjerava
Službeno lice:



državna studija lokacije:
IVAN DO

izredivoj plan	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	Odluka o donošenju plana:
naručac	MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	br. 07-3566 Podgorica, 06. 07. 2018.g.
naziv planinskog dokumenta	Državna studija lokacije: IVAN DO	godina izrade plana:
čela planinskog dokumenta	Plan	2018.
naziv grafičkog prikaza	Topografsko-katastarska podloga sa granicom zahvata	Razmjer 1:1000 Broj grafičkog prikaza 1.



državna studija lokacije:
IVAN DO

uredavač plana	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	Odluka o donošenju plena: br. 07-3566 Podgorica, 06. 07. 2018.g.
naručilac	MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	godina izrade plena:
naziv planinskog dokumenta	Državna studija lokacije: IVAN DO	2018.
faza planinskog dokumenta	Plan	razinjenje:
naziv grafičkog prikaza	Plan namjene površina	čvor grafičkog prikaza 5.



LEGENDA


- GRANICA DRŽAVNE STUDIJE LOKACIJE IVAN DO
- BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE
- GRANICA NACIONALNOG PARKA DURMITOR
- POSTOJĆI OBJEKAT
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP124 BROJ URBANISTIČKE PARCELE


NAMJENA POVRŠINA

- [MN] MJESHOVITA NAMJENA
- [T2] TURIZAM T2 - TUJISTIČKO NASELJE
- [T3] TURIZAM T3 - KAMP
- [IOK] OBJEKTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
- [IOE] OBJEKTI ELEKTROENERGETSKE INFRAST.
- [PD] POLJOPRIVREDA - PAŠNJACI
- [PUS] POVRŠINE SPECIJALNE NAMJENE - ŠUMA
- [PUS] POVRŠINE SPECIJALNE NAMJENE - LIVADE
- [VPP] VODENE POVRŠINE - JEZERSKI POTOK
- [Z1] PLAVNE POVRŠINE
- [Z1] ZONA U OKVIRU KOJE JE PLANIRANA
IZGRADNJA DONJE STANICE ŽIČARE

SAOBRAĆAJ

- KOLSKA SAOBRAĆAJNICA
- TROTOSAR
- - - BICIKLISTIČKA STAZA ŽABLJAK - CRNO JEZERO
- KOLSKO-PIJEŠAČKE POVRŠINE
- PIJEŠAČKE STAZE
- ✗ ŽIČARA IVAN DO - ŠTUOC
- KORIDOR ŽIČARE IVAN DO - ŠTUOC





državna studija lokacije:
IVAN DO

osnivač plana	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	Odluka o donošenju plana: br. 07-3566 Podgorica, 06. 07. 2018. d.
naručilac	MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	godina izrade plana:
naziv planinskog dokumenta	Državna studija lokacije: IVAN DO	2018.
vrsta planinskog dokumenta	Plan	razmera
naziv grafičkog prikaza	Plan parcelacije, regulacije i nivelacije	1:1000 broj grafičkog prikaza 6.



LEGENDA


○○○○○	GRANICA DRŽAVNE STUDIJE LOKACIJE IVAN DO
—	BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE
—	GRANICA NACIONALNOG PARKA DURMITOR
—	POSTOJEĆI OBJEKAT
—	GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
—	UP124 BROJ URBANISTIČKE PARCELE
- - -	GRADEVINSKA LINIJA - GL1
RL	REGULACIONA LINIJA - RL
ZONE	MAKSIMALNA SPROTINOST OBJEKATA
[]	POLJOPRIVREDNA - PAŠNJACI
[]	POVRŠINE SPECIJALNE NAMJENE - ŠUMA
[]	POVRŠINE SPECIJALNE NAMJENE - LIVADE
[]	VOĐENE POVRŠINE - JEZERSKI POTOK
[]	PLAVNE POVRŠINE
[]	ZONA U OKIRU KOJE JE PLANIRANA IZGRADNJA DONJE STANICE ŽIČARE
SAOBRĀCAJ	
—	KOLSKA SAOBRĀCAJNICA
—	TROTOAR
- - -	BICIKLISTIČKA STAZA ŽABLJAK - CRNO JEZERO
[]	KOLSKO-PJEŠĀCKE POVRŠINE
[]	PJEŠĀCKE STAZE
[]	ŽIČARA IVAN DO - ŠTUOC
[]	KORIDOR ŽIČARE IVAN DO - ŠTUOC





državna studija lokacije:
IVAN DO

izrada plana	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	Odluka o donošenju plana: br. 07-7566 Podgorica, 08. 07. 2018.g.
izradilac	MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	godina izrade plana:
izvor planinskog dokumenta	Državna studija lokacije: IVAN DO	2018.
izvor izmjenjivog dokumenta	Plan	štamp
izvor grafičkog prikaza	Plan parcelacije, regulacije i nivelacije sa koordinatama prelomnih tačaka urbanističkih parcela	1:1000
		broj grafičke slike: 6a.



LEGENDA

- | | |
|---------|---|
| | GRANICA DRŽAVNE STUDIJE LOKACIJE IVAN DO
1967 |
| | BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE |
| | GRANICA NACIONALNOG PARKA DURMITOR |
| | POSTOЈЕЋI OBJEKAT |
| | GRANICA URBANISTIČKE PARCELE |
| UP124 | BROJ URBANISTIČKE PARCELE |
| | GRAĐEVINSKA LINIJA - GL1 |
| 596 | KOORDINATE PRELOMNIH TАČAKA
URBANISTIČKE PARCELE |
| 3 etape | MAKSIMALNA SPROTNOST OBJEKATA |

[View Details](#)

- | | |
|--|---|
| | POLJOPRIVREDA - PAŠNACI |
| | POVRŠINE SPECIJALNE NAMJENE - ŠUMA |
| | POVRŠINE SPECIJALNE NAMJENE- LIVADE |
| | VOĐENE POVRŠINE - JEZERSKI POTOK |
| <input type="checkbox"/> | PLAVNE POVRŠINE |
| <input checked="" type="checkbox"/> Z1 | ZONA U OKVIRU KOJE JE PLANIRANA
IZGRADNJA DUNJE STANICE ŽIČARE |


SAOBRAĆAJ


SAOBRÁČAJ

- KOLSKA SABOBRANJICA
TROTOAR
BIOKITRAGIČKA STAZA ŽABLJAK - CRNO JEZERO
PJESAČKE STAZE
ŽIĆARA IVAN DO - ŠTUOC
KORIDOR ŽIĆARE IVAN DO - ŠTUOC




199	6589661.97	4779186.41	359	6589651.12	4779371.56	519	6589903.23	4779500.24	679	6589916.62	4779545.30
200	6589654.27	4779180.46	360	6589637.76	4779367.21	520	6589803.18	4779504.17	680	6589914.84	4779549.37
201	6589646.59	4779174.47	361	6589635.00	4779367.21	521	6589943.80	4779568.29	681	6589897.75	4779543.71
202	6589646.15	4779308.62	362	6589632.22	4779366.70	522	6589942.50	4779508.00	682	6589780.50	4779333.13
203	6589600.72	4779313.89	363	6589629.44	4779366.24	523	6589946.97	4779553.39	683	6589782.50	4779335.23
204	6589592.31	4779195.45	364	6589629.64	4779366.85	524	6589917.32	4779505.13	684	6589780.65	4779341.95
205	6589500.21	4779217.18	365	6589621.84	4779365.52	525	6589917.22	4779504.12	685	6589780.25	4779341.11
206	6589500.71	4779218.29	366	6589621.22	4779365.52	526	6589982.23	4779558.86	686	6589528.21	4779369.02
207	6589591.86	4779336.09	367	6589628.57	4779401.32	527	6589963.16	4779552.76	687	6589952.58	4779537.53
208	6589593.62	4779501.51	368	6589636.58	4779332.24	528	6589957.68	4779552.17	688	6589628.98	4779322.33
209	6589599.92	4779540.51	369	6589696.74	4779331.46	529	6589968.65	4779550.31	689	6589624.82	4779319.51
210	6590027.07	4779607.80	370	6589695.93	4779334.11	530	6590024.47	4779526.99	690	6589578.25	4779190.61
211	6590070.60	4779613.82	371	6589681.68	4779335.70	531	6590012.31	4779514.96	691	6589843.40	4779573.70
212	6590070.09	4779618.60	372	6589680.93	4779335.44	532	6590012.31	4779516.92	692	6589848.91	4779578.76
213	6589759.08	4779599.22	373	6589678.74	4779334.44	533	6589978.37	4779550.84	693	6589845.25	4779578.81
214	6589744.04	4779598.44	374	6589675.58	4779320.65	534	6580019.11	4779512.28	694	6589628.42	4779249.02
215	6589769.68	4779381.53	375	6589690.82	4779300.19	535	6589902.00	4779502.78	695	6589686.16	4779516.50
216	6589756.76	477958.37	376	6589912.65	4779409.62	536	6590009.08	4779501.73	696	6589755.58	4779416.09
217	6589787.66	477954.85	377	6589934.15	4779401.80	537	6589994.04	4779500.29	697	6589753.38	4779408.90
218	6590080.81	4779416.31	378	6589929.21	4779405.64	538	6589900.02	4779527.50	698	6589750.32	4779404.42
219	6590104.10	4779305.20	379	6589988.74	4779421.85	539	6589990.48	4779511.05	699	6589768.75	4779450.50
220	6590050.00	4779305.78	380	6589959.25	4779421.85	540	6589990.40	4779517.80	700	6589767.27	4779453.37
221	6589510.53	4779309.93	381	6589959.25	4779420.02	541	6589984.25	4779517.80	701	6589753.80	4779369.79
222	6589514.33	4779317.74	382	6589987.16	4779410.08	542	6589956.32	4779511.43	702	6589575.21	4779371.95
223	6589486.21	4779303.51	383	6589976.55	4779624.61	543	6589905.05	4779507.48	703	6589759.42	4779417.40
224	6589528.30	4779310.56	384	6589929.82	4779609.70	544	6589982.60	4779517.92	704	6589757.62	4779421.20
225	6589547.13	4779311.74	385	6589927.52	4779609.15	545	6589008.88	4779501.20	705	6589754.35	4779427.91
226	6589500.84	4779310.99	386	6589909.78	4779618.48	546	6590375.46	4779549.11	706	6589751.94	4779290.24
227	6589885.01	4779302.49	387	6589912.79	4779622.24	547	6589910.09	4779509.96	707	6589750.12	4779307.74
228	6589885.01	4779302.49	388	6589912.79	4779599.48	548	6589912.57	4779509.96	708	6589752.03	4779401.02
229	6589687.72	4779428.56	389	6589917.79	4779223.18	549	6590381.15	4779509.60	709	6589559.48	4779315.35
230	6589572.84	4779453.58	390	6589619.62	4779221.26	550	6590384.92	4779467.72	710	6589559.12	4779312.99
231	6589671.43	4779449.93	391	6589645.33	4779361.87	551	6590308.09	4779503.17	711	6589558.86	4779309.57
232	6589674.53	4779474.02	392	6589640.14	4779344.15	552	6590396.17	4779502.17	712	6589788.47	4779337.41
233	6589730.51	4779479.68	393	6589635.89	4779333.74	553	6590345.46	4779501.19	713	6589816.26	4779340.67
234	6589751.89	4779466.85	394	6589621.21	4779357.68	554	6590352.40	4779501.99	714	6589818.20	4779323.28
235	6589751.89	4779466.88	395	6589634.80	4779357.68	555	6590361.24	4779501.99	715	6589818.20	4779323.28
236	6589347.17	4779329.46	396	6589634.80	4779357.67	556	6590361.71	4779502.78	716	6589869.67	4779550.47
237	6589797.70	4779596.32	397	6589866.51	4779587.76	557	6590315.22	4779508.78	717	6589574.93	4779405.40
238	6589811.03	4779300.31	398	6589750.95	4779302.19	558	6590315.61	4779502.81	718	6589584.11	4779188.10
239	6589806.45	4779579.26	399	6589742.69	4779303.00	559	6590405.30	4779337.27	719	6589584.82	4779191.76
240	6589582.48	4779308.10	400	6589711.43	4779311.99	560	6590449.94	4779528.42	720	6589746.09	4779426.06
241	6589581.18	4779319.93	401	6589595.08	4779249.90	561	6590434.98	4779501.47	721	6589684.20	4779426.97
242	6589581.18	4779304.48	402	6589599.71	4779249.90	562	6590441.27	4779501.48	722	6589684.20	4779426.90
243	6589520.73	4779484.49	403	6589600.49	4779262.38	563	6590409.30	4779662.35	723	6589589.19	4779195.71
244	6589519.54	4779313.03	404	6589789.54	4779412.22	564	6590403.94	4779514.16	724	6589855.54	4779200.17
245	6589496.25	4779316.27	405	6589757.87	4779397.61	565	6590406.12	4779541.65	725	6589793.03	4779541.40
246	6589495.27	4779316.81	406	6589773.73	4779399.75	566	6590417.63	4779534.30	726	6589781.24	4779330.92
247	6589495.98	4779319.34	407	6589758.67	4779392.59	567	6590467.26	4779530.67	727	6589784.24	4779328.66
248	6589529.44	4779357.04	408	6589553.76	4779355.98	568	6590506.17	4779567.68	728	6589784.05	4779319.17
249	6589528.21	4779345.68	409	6589595.27	4779357.35	569	6590478.76	4779575.63	729	6589784.20	4779354.36
250	6589502.59	4779362.99	410	6589577.81	4779350.47	570	6590508.50	4779554.84	730	6589779.72	4779549.91
251	6589509.19	4779361.29	411	6589572.04	4779356.80	571	6590513.24	4779575.91	731	6589618.61	4779238.26





državna studija lokacije:
IVAN DO

čvorovi plana	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	Odluka o donošenju plana:
računat	MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	br. 07-3566 Progorska, 06. 07. 2018.g.
naziv planinskog dokumenta	Državna studija lokacije: IVAN DO	godine izrade plana
čita planinskog dokumenta	Plan	2018.
naziv grafičkog prikaza	Plan parcelacije, regulacije i nivelacije sa koordinatama prelomnih tačaka, građevinskih i regulacionih linija	Naziv grafičkog prikaza 1:1000 Ime za grafički prikaz 6b.




LEGENDA

- GRANICA DRŽAVNE STUDIJE LOKACIJE IVAN DO
1963 BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE
- GRANICA NACIONALNOG PARKA DURMITOR
- POSTOJEĆI OBJEKAT
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP124 BROJ URBANISTIČKE PARCELE
- - - GRAĐEVINSKA LINIJA - GL1
- 77 ○ KOORDINATE PRELOMNIH TAČAKA GRAĐEVINSKE LINIJE
- 119 ○ KOORDINATE PRELOMNIH TAČAKA REGULACIJONE LINIJE
- 3 etaže MAKSIMALNA SPRATNOST OBJEKATA
- [] POLJOPRIVREDA - PAŠNJACI
- [] POVRŠINE SPECIJALNE NAMJENE - ŠUMA
- [] POVRŠINE SPECIJALNE NAMJENE- LIVADE
- [] VODENE POVRŠINE - JEZERSKI POTOK
- [] PLAVNE POVRŠINE
- [] Z1 ZONA U OKVIRU KOJE JE PLANIRANA
IZGRADNJA DONJE STANICE ŽIČARE
- SAOBRAĆAJ




Koordinate prelomnih tačaka gradićinskih linija		Koordinate prelomnih tačaka regulacionih linija	
1	658952.08 4779381.54	101	658951.63 4779342.43
2	658951.63 4779342.43	121	6589783.23 4779319.25
3	6589783.23 4779319.25	122	6589752.23 4779318.31
4	6589752.23 4779318.31	123	6589790.35 4779316.59
5	6589790.35 4779316.59	124	6589790.35 4779314.82
6	6589790.35 4779314.82	125	6589515.27 4779511.29
7	6589515.27 4779511.29	126	6589506.81 4779584.42
8	6589506.81 4779584.42	127	6589506.81 4779587.30
9	6589506.81 4779587.30	128	6589509.82 4779581.37
10	6589509.82 4779581.37	129	6589509.82 4779581.26
11	6589509.82 4779581.26	130	6589508.42 4779511.26
12	6589508.42 4779511.26	131	6589508.42 4779510.43
13	6589508.42 4779510.43	132	6589508.42 4779509.42
14	6589508.42 4779509.42	133	6589517.61 4779517.74
15	6589517.61 4779517.74	134	6589517.61 4779518.46
16	6589517.61 4779518.46	135	6589520.52 4779508.30
17	6589520.52 4779508.30	136	6589515.31 4779511.11
18	6589515.31 4779511.11	137	6589515.27 4779510.17
19	6589515.27 4779510.17	138	6589515.27 4779510.24
20	6589515.27 4779510.24	139	6589515.27 4779510.21
21	6589515.27 4779510.21	140	6589515.27 4779510.19
22	6589515.27 4779510.19	141	6589515.27 4779510.18
23	6589515.27 4779510.18	142	6589515.27 4779510.17
24	6589515.27 4779510.17	143	6589515.27 4779510.16
25	6589515.27 4779510.16	144	6589515.27 4779510.15
26	6589515.27 4779510.15	145	6589515.27 4779510.14
27	6589515.27 4779510.14	146	6589515.27 4779510.13
28	6589515.27 4779510.13	147	6589515.27 4779510.12
29	6589515.27 4779510.12	148	6589515.27 4779510.11
30	6589515.27 4779510.11	149	6589515.27 4779510.10
31	6589515.27 4779510.10	150	6589515.27 4779510.09
32	6589515.27 4779510.09	151	6589515.27 4779510.08
33	6589515.27 4779510.08	152	6589515.27 4779510.07
34	6589515.27 4779510.07	153	6589515.27 4779510.06
35	6589515.27 4779510.06	154	6589515.27 4779510.05
36	6589515.27 4779510.05	155	6589515.27 4779510.04
37	6589515.27 4779510.04	156	6589515.27 4779510.03
38	6589515.27 4779510.03	157	6589515.27 4779510.02
39	6589515.27 4779510.02	158	6589515.27 4779510.01
40	6589515.27 4779510.01	159	6589515.27 4779510.00
41	6589515.27 4779510.00	160	6589515.27 4779509.99
42	6589515.27 4779509.99	161	6589515.27 4779509.98
43	6589515.27 4779509.98	162	6589515.27 4779509.97
44	6589515.27 4779509.97	163	6589515.27 4779509.96
45	6589515.27 4779509.96	164	6589515.27 4779509.95
46	6589515.27 4779509.95	165	6589515.27 4779509.94
47	6589515.27 4779509.94	166	6589515.27 4779509.93
48	6589515.27 4779509.93	167	6589515.27 4779509.92
49	6589515.27 4779509.92	168	6589515.27 4779509.91
50	6589515.27 4779509.91	169	6589515.27 4779509.90
51	6589515.27 4779509.90	170	6589515.27 4779509.89
52	6589515.27 4779509.89	171	6589515.27 4779509.88
53	6589515.27 4779509.88	172	6589515.27 4779509.87
54	6589515.27 4779509.87	173	6589515.27 4779509.86
55	6589515.27 4779509.86	174	6589515.27 4779509.85
56	6589515.27 4779509.85	175	6589515.27 4779509.84
57	6589515.27 4779509.84	176	6589515.27 4779509.83
58	6589515.27 4779509.83	177	6589515.27 4779509.82
59	6589515.27 4779509.82	178	6589515.27 4779509.81
60	6589515.27 4779509.81	179	6589515.27 4779509.80
61	6589515.27 4779509.80	180	6589515.27 4779509.79
62	6589515.27 4779509.79	181	6589515.27 4779509.78
63	6589515.27 4779509.78	182	6589515.27 4779509.77
64	6589515.27 4779509.77	183	6589515.27 4779509.76
65	6589515.27 4779509.76	184	6589515.27 4779509.75
66	6589515.27 4779509.75	185	6589515.27 4779509.74
67	6589515.27 4779509.74	186	6589515.27 4779509.73
68	6589515.27 4779509.73	187	6589515.27 4779509.72
69	6589515.27 4779509.72	188	6589515.27 4779509.71
70	6589515.27 4779509.71	189	6589515.27 4779509.70
71	6589515.27 4779509.70	190	6589515.27 4779509.69
72	6589515.27 4779509.69	191	6589515.27 4779509.68
73	6589515.27 4779509.68	192	6589515.27 4779509.67
74	6589515.27 4779509.67	193	6589515.27 4779509.66
75	6589515.27 4779509.66	194	6589515.27 4779509.65
76	6589515.27 4779509.65	195	6589515.27 4779509.64
77	6589515.27 4779509.64	196	6589515.27 4779509.63
78	6589515.27 4779509.63	197	6589515.27 4779509.62
79	6589515.27 4779509.62	198	6589515.27 4779509.61
80	6589515.27 4779509.61	199	6589515.27 4779509.60
81	6589515.27 4779509.60	200	6589515.27 4779509.59
82	6589515.27 4779509.59	201	6589515.27 4779509.58
83	6589515.27 4779509.58	202	6589515.27 4779509.57
84	6589515.27 4779509.57	203	6589515.27 4779509.56
85	6589515.27 4779509.56	204	6589515.27 4779509.55
86	6589515.27 4779509.55	205	6589515.27 4779509.54
87	6589515.27 4779509.54	206	6589515.27 4779509.53
88	6589515.27 4779509.53	207	6589515.27 4779509.52
89	6589515.27 4779509.52	208	6589515.27 4779509.51
90	6589515.27 4779509.51	209	6589515.27 4779509.50
91	6589515.27 4779509.50	210	6589515.27 4779509.49
92	6589515.27 4779509.49	211	6589515.27 4779509.48
93	6589515.27 4779509.48	212	6589515.27 4779509.47
94	6589515.27 4779509.47	213	6589515.27 4779509.46
95	6589515.27 4779509.46	214	6589515.27 4779509.45
96	6589515.27 4779509.45	215	6589515.27 4779509.44
97	6589515.27 4779509.44	216	6589515.27 4779509.43
98	6589515.27 4779509.43	217	6589515.27 4779509.42
99	6589515.27 4779509.42	218	6589515.27 4779509.41
100	6589515.27 4779509.41	219	6589515.27 4779509.40
101	6589515.27 4779509.40	220	6589515.27 4779509.39
102	6589515.27 4779509.39	221	6589515.27 4779509.38
103	6589515.27 4779509.38	222	6589515.27 4779509.37
104	6589515.27 4779509.37	223	6589515.27 4779509.36
105	6589515.27 4779509.36	224	6589515.27 4779509.35
106	6589515.27 4779509.35	225	6589515.27 4779509.34
107	6589515.27 4779509.34	226	6589515.27 4779509.33
108	6589515.27 4779509.33	227	6589515.27 4779509.32
109	6589515.27 4779509.32	228	6589515.27 4779509.31
110	6589515.27 4779509.31	229	6589515.27 4779509.30
111	6589515.27 4779509.30	230	6589515.27 4779509.29
112	6589515.27 4779509.29	231	6589515.27 4779509.28
113	6589515.27 4779509.28	232	6589515.27 4779509.27
114	6589515.27 4779509.27	233	6589515.27 4779509.26
115	6589515.27 4779509.26	234	6589515.27 4779509.25
116	6589515.27 4779509.25	235	6589515.27 4779509.24
117	6589515.27 4779509.24	236	6589515.27 4779509.23
118	6589515.27 4779509.23	237	6589515.27 4779509.22
119	6589515.27 4779509.22	238	6589515.27 4779509.21
120	6589515.27 4779509.21	239	6589515.27 4779509.20
121	6589515.27 4779509.20	240	6589515.27 4779509.19
122	6589515.27 4779509.19	241	6589515.27 4779509.18
123	6589515.27 4779509.18	242	6589515.27 4779509.17
124	6589515.27 4779509.17	243	6589515.27 4779509.16
125	6589515.27 4779509.16	244	6589515.27 4779509.15
126	6589515.27 4779509.15	245	6589515.27 4779509.14
127	6589515.27 4779509.14	246	6589515.27 4779509.13
128	6589515.27 4779509.13	247	6589515.27 4779509.12
129	6589515.27 4779509.12	248	6589515.27 4779509.11
130	6589515.27 4779509.11	249	6589515.27 4779509.10
131	6589515.27 4779509.10	250	6589515.27 4779509.09
132	6589515.27 4779509.09	251	6589515.27 4779509.08
133	6589515.27 4779509.08	252	6589515.27 4779509.07
134	6589515.27 4779509.07	253	6589515.27 4779509.06
135	6589515.27 4779509.06	254	6589515.27 4779509.05
136	6589515.27 4779509.05	255	6589515.27 4779509.04
137	6589515.27 4779509.04	256	6589515.27 4779509.03
138	6589515.27 4779509.03	257	6589515.27 4779509.02
139	6589515.27 4779509.02	258	6589515.27 4779509.01
140	6589515.27 4779509.01	259	6589515.27 4779509.00
141	6589515.27 4779509.00	260	6589515.27 4779509.00
142	6589515.27 4779509.00	261	6589515.27 4779509.00
143	6589515.27 4779509.00	262	6589515.27 4779509.00
144	6589515.27 4779509.00	263	6589515.27 4779509.00
145	6589515.27 4779509.00	264	6589515.27 4779509.00
146	6589515.27 4779509.00	265	6589515.27 4779509.00
147	6589515.27 4779509.00	266	6589515.27 4779509.00
148	6589515.27 4779509.00	267	6589515.27 4779509.00
149	6589515.27 4779509.00	268	6589515.27 4779509.00
150	6589515.27 4779509.00	269	6589515.27 4779509.00
151	6589515.27 4779509.00	270	6589515.27 4779509.00
152	6589515.27 4779509.00	271	6589515.27 4779509.00
153	6589515.27 4779509.00	272	6589515.27 4779509.00
154	6589515.27 4779509.00	273	6589515.27 4779509.00
155	6589515.27 4779509.00	274	6589515.27 4779



državna studija lokacije:
IVAN DO

stvadivac plana	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	Odluka o donošenju plana: br. 07-3566 Podgorica, 06. 07. 2018.g.
naručac	MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	godina izrade plana:
naziv planskog dokumenta	Državna studija lokacije: IVAN DO	2018.
faza planskog dokumenta	Plan	Klasifikacija:
naziv grafičkog prikaza	Plan saobraćajne infrastrukture	Broj grafičkog prikaza 7.



LEGENDA


- GRANICA DRŽAVNE STUDIJE LOKACIJE IVAN DO
BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE
- GRANICA NACIONALNOG PARKA DURMITOR
- POSTOJEĆI OBJEKAT
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- BROJ URBANISTIČKE PARCELE
UP124


NAMJENA POVRŠINA

- POLJOPRIVREDA - PAŠNJACI
- POVRŠINE SPECIJALNE NAMJENE - ŠUMA
- POVRŠINE SPECIJALNE NAMJENE - LIVADE
- VODENE POVRŠINE - JEZERSKI POTOK
- PLAVNE POVRŠINE
- ZONA U OKVIRU KOJE JE PLANIRANA IZGRADNJA DONJE STANICE ŽIČARE
Z1

SAOBRAĆAJ

- KOLSKA SAOBRAĆAJNICA
- TROTOAR
- BICIKLISTIČKA STAZA ŽABLJAK - CRNO JEZERO
- KOLSKO-PJEŠAČKE POVRŠINE
- PJEŠAČKE STAZE
- ŽIČARA IVAN DO - ŠTUOC
1-422.00
- KORIDOR ŽIČARE IVAN DO - ŠTUOC
- KOTA SAOBRAĆAJNICE
- 1a 1a POPREČNI PRESJEK SAOBRAĆAJNICE





Koordinat tataku AY			Koordinat tataku AT			Koordinat tataku AA			Koordinat tataku A		
Tacka broj	Y	X	Tacka broj	Y	X	Tacka broj	Y	X	Tacka broj	Y	X
01	6589369.115	4779324.857	31	6589667.021	4779680.360	61	6593659.632	4779493.355	01	659364.306	4779384.875
02	6589282.971	4779400.134	32	6589930.887	4779717.761	62	6594118.366	4779401.517	02	6589504.502	4779364.852
03	6589448.399	4779059.002	33	6589973.906	4779718.682	63	659427.274	4779328.499	03	6589621.406	4779324.570
04	6589619.386	4779360.288	34	6589989.687	4779728.184	64	6590550.485	4779369.000	04	658958.913	4779370.442
05	6589660.025	4779359.772	35	6589911.897	4779625.196	65	6595858.592	4779343.753	05	6589729.844	4779245.439
06	6589669.260	4779060.517	36	6589995.351	4779644.134	66	6590399.737	4779655.010	06	6589748.297	4779399.040
07	6589836.926	4779361.425	37	6590143.099	4779637.100	67	6590440.613	4779654.866	07	6589940.202	4779242.954
08	6589700.716	4779337.541	38	6590207.672	4779642.257	68	6590474.525	4779715.531	08	6589582.820	4779194.224
09	6589674.122	4779426.735	39	6590310.878	4779642.177	69	6590458.377	4779724.558	09	658977.304	4779421.114
10	6589474.491	4779268.615	40	6590327.158	4779643.633	70	6590449.630	4779744.264	10	6589638.279	4779578.300
11	6589713.825	4779238.038	41	6590343.336	4779655.105	71	6590538.762	4779790.041	11	6589441.231	4779508.181
12	6589720.040	4779290.715	42	6590353.807	4779633.310	72	6590223.677	4779611.453	12	6589292.692	4779642.187
13	6589839.258	4779248.165	43	6590282.296	4779620.850	73	6590422.734	4779027.881	13	6590311.273	4779631.422
14	6589722.350	4779248.819	44	6590284.396	4779621.367	74	6590424.405	4779663.893	14	6590422.719	4779666.124
15	6589741.439	4779262.913	45	6590136.775	4779601.674	75	6590703.946	4779082.527	15	6590437.777	4779687.707
16	6589662.080	4779198.063	46	6590314.927	4779571.440	76	6590948.712	4779334.832	16	6590320.534	4779515.471
17	6589711.011	4779191.960	47	6589644.385	4779562.476	77	6590111.923	4779325.384	17	6589663.977	4779414.491
18	6589640.377	4779235.604	48	6589932.765	4779847.228	78	6589564.294	4779316.569	18	6589781.593	4779540.693
19	6589628.481	4779236.803	49	6589604.710	4779520.605	79	6589656.757	4779245.175	19	6590440.197	4779547.621
20	6589634.742	4779223.895	50	6589876.031	4779390.156	80	6589573.699	4779218.237	20	6589432.716	4779288.672
21	6589664.928	4779191.844	51	6589944.189	4779445.280	81	6590795.994	4779411.144	21	6590453.925	4779678.679
22	6589707.913	4779223.112	52	6589834.014	4779460.224	82	658975.780	4779420.430	22	6589711.023	4779117.611
23	6589637.295	4779401.944	53	6589917.282	4779397.729	83	658976.048	4779419.971	23	6589630.278	4779332.743
24	6589679.315	4779407.906	54	6589766.654	4779381.830	84	6589788.787	4779411.255	24	6589586.689	4779226.633
25	6589682.806	4779889.877	55	6589787.339	4779334.054						
26	6589721.085	4779435.587	56	6589785.536	4779290.090						
27	6589693.379	4779499.416	57	6589778.536	4779278.667						
28	6589844.258	4779558.364	58	6589751.921	4779601.110						
29	6589827.314	4779647.591	59	6589705.954	4779944.720						
30	6589830.473	4779643.530	60	6590254.678	4779445.173						



državna studija lokacije:
IVAN DO

izradilac plana	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	Odлука o donošenju plana: br. 07-3566 Podgorica, 06. 07. 2018.g.
naručilac	MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	godina izrade plana: 2018.
naziv planinskog dokumenta	Državna studija lokacije: IVAN DO	kodiranje:
čin planinskog dokumenta	Plan	1:1000
naziv grafičkog prikaza	Plan elektroenergetske infrastrukture	broj grafičkog prikaza: 8.




LEGENDA

- GRANICA DRŽAVNE STUDIJE LOKACIJE IVAN DO
1963 BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE
- GRANICA NACIONALNOG PARKA DURMITOR
- POSTOJEĆI OBJEKAT
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP124 BROJ URBANISTIČKE PARCELE
- [Z1] ZONA U OKVIRU KOJE JE PLANIRANA
IZGRADNJA DONJE STANICE ŽIČARE

ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

- POSTOJEĆI ELEKTROVOD 10 kV
- PLANIRANI ELEKTROVOD 10 kV
- PLANIRANI ELEKTROVOD 0,4 kV
- [TS] POSTOJEĆA TRANSFORMATORSKA STANICA
- [TS] PLANIRANA TRANSFORMATORSKA STANICA
- ZONA TRAFO REONA
- OZNAKA TRAFO REONA
- NKRO
- PMO


SAOBRAĆAJ





državna studija lokacije:
IVAN DO

zakonomi plan	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	Odluka o donošenju plana br. 07-3566 Podgorica, 06. 07. 2018.g.
nasudac	MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	godina izrade plana
ime planinskog dokumenta	Državna studija lokacije: IVAN DO	2018.
čas poimskog dokumenta	Plan	Razmeri
naziv grafičkog prikaza	Plan elektronskih komunikacija	broj grafičkog prikaza 9.



LEGENDA

- GRANICA DRŽAVNE STUDIJE LOKACIJE IVAN DO
1963 BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE
- GRANICA NACIONALNOG PARKA DURMITOR
- POSTOJEĆI OBJEKAT
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP124 BROJ URBANISTIČKE PARCELE
- [Z1] ZONA U OKVIRU KOJE JE PLANIRANA
IZGRADNJA DONJE STANICE ŽIČARE

ELEKTRONSKIE KOMUNIKACIJE

- POSTOJEĆI TK PODZEMNI VOD
- POSTOJEĆE TK OKNO
- PLANIRANI TK PODZEMNI VOD - 4 PVC CJEVI 110mm
- PLANIRANO TK OKNO

SAOBRAĆAJ

- KOLSKA SAOBRAĆAJNICA
- TROTOAR
- - - BICIKLISTIČKA STAZA ŽABLJAK - CRNO JEZERO
- PJEŠAČKE STAZE





državna studija lokacije:
IVAN DO

obradivač plana	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	Odluka o donošenju plana: br. 07-3566 Podgorica, 06. 07. 2018.g.
naručilac	MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	godina izrade plana: 2018.
naziv planskog dokumenta	Državna studija lokacije: IVAN DO	Razmjera 1:1000
faza planskog dokumenta	Plan	broj grafičkog prikaza 10.
naziv grafičkog prikaza	Plan hidrotehničke infrastrukture	



LEGENDA


- GRANICA DRŽAVNE STUDIJE LOKACIJE IVAN DO
1967 BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE
- GRANICA NACIONALNOG PARKA DURMITOR
- POSTOJĘĆI OBJEKAT
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP124 BROJ URBANISTIČKE PARCELE
- [Z1] ZONA U OKVIRU KOJE JE PLANIRANA IZGRADNJA DONJE STANICE ŽIĆARE
- [] VODENE POVRŠINE - JEZERSKI POTOK
- [] PLAVNE POVRŠINE

HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA

- POSTOJĘĆI VODOVOD
- - - - - POSTOJĘĆI VODOVOD - ZA UKIDANJE
- - - - - PLANIRANI VODOVOD
- - - - - POSTOJĘĆA FEKALNA KANALIZACIJA
- - - - - POSTOJĘĆA FEKALNA KANALIZACIJA - ZA UKIDANJE
- - - - - PLANIRANA FEKALNA KANALIZACIJA
- PLANIRANA KANALIZACIONA PUMPNA STANICA

SAOBRAĆA.J.





državna studija lokacije:
IVAN DO

obradilec plana	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	Odluka o donošenju plana: br. 07-3566 Podgorica, 06. 07. 2018.g.
naručilac	MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	godina izrade plana: 2018.
naziv planinskog dokumenta	Državna studija lokacije: IVAN DO	Razmjer 1:1000
faza planinskog dokumenta	Plan	broj grafičkih prikaza
naziv grafičkog prikaza	Plan pejzažnog uređenja	11.

